



Tlhokomelo nakong ya CORONA

Dikeletso tse Hlano tsa ho phela ka lerato, eseng ka letswalo

Keletso tsena di adingwe ka tumellano ho tswa lesedinyaneng la Nathan Betts, 'The Coronavirus: Choosing Love in a Time of Fear', e phatlaladitswe kgetlo la pele ho www.rzim.org.

1. Kgutso

Ho thatanyana ho phela ka lerato ha o kgathatsehile moyeng. Empa kelello e kgutsitseng e ya re thusa. Nka nako ya ho kgutsa tsatsi le letsatsi. Ho thusa kelello tsa rona ho fumana kgutso eo re e hlokanang.

***"Tlohelang, mme le tsebe hoba ke nna Modimo o busang ditjhaba, o busang lefatshe."* - Dipesaleme 46:10**

2. Thapelo

O se phetse ho rapela. Beha nako tse fapaneng ka letsatsi bakeng sa thapelo, ho kopa Morena Modimo hore a o thusa. Hona ho re hopotsa hore re ke kebe ra etsa dintho ka thato ya rona. Re hloka thuso ya Hae. Ha re Mo hoeletsa, re kopa thuso ya Hae, O tla re araba.

***"Se phetseng ho rapela. Lebohang ntho tsohle; hobane ke seo Modimo o ratang le ka se etsa ho Jesu Krete."* - 1 Bathesalonika 5:17-18**

3. Ho mamela Morena Modimo

Nka nako letsatsi le leng le le leng ho bala le ho mamela Bebele. Hona ho re thusa ho utlwisisa Morena Modimo le kamoo A sebeditseng kateng haesale – nakong tsa maima, diwa, ntwana, bofuma le kgotso. Mme ho bile ho re thusa ho utlwisisa kamoo a sebeditsang kateng matsatsing a kajeno, maphelong a rona le lefatsheng ka kakaretso.

***"Jwale, bana, nkutlweng! Ho lehlohonolo ba yang ka tsela tsa ka. Mamelang thuto, le tle le hlalefe, le se ke la e kgeloha."* - Diproverbia 8:32-3**

4. Kutlwisiso

Kutlwisiso e bohlokwa ka ho fetisisa leratong. Hore o rate moahisani wa hao, motswalle wa hao kapa e mong wa ba leloko, o tshwanela ho ba utlwisisa. Hona ho hloka mamello le tlhokomelo. Ho hloka hore re botsane dipotso e mong le e mong wa rona, mme re mamelane.

***"Ka baka leo, ekare ha tshediso e le teng ho Krete, ha ho le kgothatso ya lerato, ha ho le kopano ya Moya, ha ho le lereko le mehauhelo...Le se ke la etsa letho ka kgang, leha e le ka boithoriso ba lefeela, empa e mong le e mong ka boikokobetso, a lekanye hobane ba bang ba mo fetisa. E mong le e mong a se ke a hlokomela tseo e leng tsa hae feela, a mpe a hlokomela le tseo e leng tsa ba bang."* - Bafilipi 2:1,3-4**

5. Tlhokomelo e nang le kutlwelano

Ha re ntse re le mokwallong tje, re tlameha ho fumana tsela tse bohlae tsa ho bontsha tsotello le mosa ntle le ho ba teng ka nama. Re ka letsetsa metswalle ya rona kapa ra ba romella melaetsa ka WhatsApp. Kapa ra romella molaetsa wa kgothatso. Re ka lekola maqheku kapa baahisani ba se nang hona ho ba tsebisa hore ba a ratwa.

***"Jarelanang diphahlo, mme le phethe jwalo molao wa Krete."* - Bagalata 6:2**